

# VIJEĆU METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

Ovdje

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj: 2036  
Podgorica, 01.10.2022. god.


**PREDMET:** Predlog Komisije za odbranu master rada

Shodno dopisu broj 2010 od 3.10.2022. godine, u kome smo obaviješteni da je Komisija za pisanje izvještaja o ocjeni master rada pod nazivom: "Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas L.*) sa područja Crne Gore", kandidatkinje Mare Kandić, BSc. Hemijske tehnologije, dostavila Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta izvještaj na razmatranje i da na rad kandidatkinje, koji je stajao na uvid javnosti, u univerzitetskoj biblioteci, nije bilo primjedbi Komisija za postdiplomske/master studije MTF-a dostavlja Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta predlog Komisije za odbranu master rada:

1. Prof. dr Nada Blagojević, redovni profesor MTF-a, mentor
2. Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, vanredni profesor MTF-a, predsjednik
3. Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor MTF, član

U dogовору са кандидаткињом, термин одbrane ће бити накнадно утврђен.

Predsjednica Komisije,

  
Prof. dr Ivana Bošković

UNIVERZITET CRNE GORE  
VIJEĆU METALURŠKO – TEHNOLOŠKOG FAKULTETA  
PODGORICA

**PREDMET:** Izvještaj komisije za ocjenu master rada pod nazivom „Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas* L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje Mare Kandić, BSc hemijske tehnologije.

Na osnovu odredbi Statuta Univerziteta Crne Gore i odredbi Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta na sjednici održanoj 24.05.2022. godine, imenovalo je Komisiju za ocjenu master rada pod nazivom „Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas* L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje Mare Kandić, BSc hemijske tehnologije.

Nakon uvida u kompletan priloženi materijal Komisija u sastavu:

Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, predsjednik;  
Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, mentor;  
Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član

podnosi

IZVJEŠTAJ  
o master radu

**Kratak prikaz**

Master rad „Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas* L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje Mare Kandić, BSc hemijske tehnologije, urađen je u skladu sa odobrenjem koje je za ovu temu dalo Vijeće Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Rad je prikazan na 89 strana i sadrži: Izvod (2 strane), Abstract (2 strane), Uvod (2 strane), Teorijski dio (28 strana), Eksperimentalni dio (6 strana), Rezultate i diskusiju (26 strana), Zaključak (2 strane) i Literaturu (15 strana). Pored navedenog rad sadrži i Naslovnu stranu, jednu stranu Podaci i informacije o magistrantu sa imenima Komisije, Zahvalnicu (1 strana), Sadržaj (2 strane) i Izjavu o autorstvu (1 strana). U tekstu rada je uključeno 29 slika i 9 tabela. U Literaturi je dat popis 156 referenci.

**Postavljeni cilj rada**

U uvodnom dijelu ovog master rada kandidatkinja kao osnovni cilj rada navodi određivanje

antioksidativnog potencijala drenjine (*Cornus mas* L.) sa dva različita lokaliteta Crne Gore, primjenom UV-Vis spektrometrijskih metoda i HPLC analiza. Sadržaj antioksidanasa određivan je u soku i tropu drenjine i na taj način omogućeno je da se sagledaju razlike u rezultatima ispitivanih uzoraka sa različitih lokaliteta s obzirom da razlike u sadržaju antioksidanasa mogu biti posljedica uticaja geografskih karakteristika predjela i stepena zrelosti plodova. Za određivanje ukupne antioksidativne aktivnosti koristila je različite testove: FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) i DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Osim biološki aktivnih supstanci određivala je i sadržaj makroelemenata i mikroelemenata u uzorcima ploda, tropa i soka drenjine primjenom atomske apsorpcione spektroskopije (AAS) i optički emisione spektroskopije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES). Dakle, pažnja je usmjerenja na ispitivanje biološke aktivnosti soka i tropa drenjine sa dva lokaliteta i na istraživanja sadržaja elemenata u soku, tropu i plodu drenjine.

**U teorijskom dijelu** dat je osvrt na morfologiju drena i njegovih plodova, naglašen je značaj antioksidativne aktivnosti, ljekovitih svojstava i istorijske upotrebe ove biljke. U ovom dijelu istaknut je negativan uticaj slobodnih radikala i oksidativnog stresa koji je povezan sa razvojem degenerativnih i hroničnih bolesti. Posebna pažnja je posvećena polifenolnom sastavu drenjine gdje, pored ostalog, kandidatkinja navodi strukturu i funkcionalnost ove grupe jedinjenja. Kandidatkinja ukazuje na biološku aktivnost polifenolnih jedinjenja, prisutnih u drenjinama, koja imaju antioksidativni potencijal i blagotvorno dejstvo na ljudski organizam (fenolna jedinjenja, flavonoidi, antocijani i tanini). Treba naglasiti da je kandidatkinja dala i detaljan literturni pregled antioksidativne aktivnosti drenjine iz različitih oblasti, u različitom periodu zrelosti i između više sorti. Osim upoređivanja sadržaja biološki aktivnih jedinjenja dala je i pregled sastava drenjine iz različitih oblasti na makroelemente i mikroelemente. Pored toga, ukratko je opisala principe analitičkih metoda za određivanje hemijskog sastava drenjine a koje su korišćene u ovom istraživanju, tj. spektrofotometrijske (UV/Vis), AAS, ICP-OES i hromatografske metode (HPLC).

**Eksperimentalni dio** sadrži opis uzorkovanja drenjina i mapu Crne Gore sa lokalitetima uzorkovanja drenjine, detaljan opis postupaka pripreme ispitivanih uzoraka drenjine i eksperimentalnih uslova određivanja u zavisnosti od tipa istraživanja. Naveden je i detaljan opis metoda primijenjenih u ovom istraživanju.

**U poglavlju Rezultati i diskusija** dat je prikaz dobijenih rezultata. U cilju određivanja antioksidativne aktivnosti drenjine procijenjen je sadržaj pojedinih fenolnih jedinjenja primjenom spektrofotometrijskih i hromatografskih metoda u soku i tropu drenjina sa dva geografski različita lokaliteta, kao i primjenom antioksidativnih testova (DPPH i FRAP). Za UV/Vis, AAS i ICP-OES određivanja konstruisane su kalibracione krive dok su hromatogrami dobijeni primjenom tečne hromatografije visokih preformansi (HPLC). U ovom poglavlju kandidatkinja je detaljno diskutovala dobijene rezultate i poredila ih sa literurnim podacima. Prilikom istraživanja uočeno je da uzorci drenjine iz Šavnika imaju manji sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja u odnosu na uzorke drenjine iz Danilovgrada. Sadržaj flavonoida je različit u zavisnosti od toga da li je ispitivan sok ili trop drenjine. Naime, sok drenjine iz Šavnika ( $S_1$ ) ima manji sadržaj flavonoida, nego sok

drenjine iz Danilovgrada ( $S_2$ ), a sadržaj ovih jedinjenja je veći u tropu drenjine sa područja Šavnika ( $T_1$ ) nego iz oblasti Danilovgrada ( $T_2$ ). Sadržaj tanina je veći u uzorcima drenjine iz Šavnika u odnosu na uzorke drenjine iz Danilovgrada. Sadržaj ukupnih antocijana je veći u tropu ( $T_1$  i  $T_2$ ) nego u soku ( $S_1$  i  $S_2$ ) drenjine, bez obzira na karakteristike odabranih lokaliteta. Prilikom određivanja pojedinačno identifikovanih antocijana, primjenom HPLC analize, u tropu drenjine sa oba lokaliteta zabilježen je veći sadržaj ovih jedinjenja u poređenju sa sokovima. Ovakva raspodjela fenolnih jedinjenja može se pripisati uticaju karakteristika staništa i zrelosti biljke. Kandidatkinja je antioksidativnu aktivnost ispitivanih uzoraka drenjine provjerila i primjenom antioksidativnih testova (DPPH i FRAP), pri čemu su dobijeni različiti rezultati, tj. najveći antioksidativni potencijal dobijen primjenom DPPH metode imao je sok drenjine iz centralne oblasti ( $S_2$ ), dok je primjenom FRAP metode najbolji antioksidativni odgovor dao trop drenjine iz sjevernog dijela ( $T_1$ ) Crne Gore. Takođe, kandidatkinja je detaljno diskutovala rezultate određivanja mikroelemenata i makroelemenata u soku, tropu i u plodu drenjine, sa dva geografski različita područja. Detaljno je diskutovala i zdravstvene aspekte konzumiranja ploda drenjine kao i njenu nutritivnu vrijednost na osnovu prisustva esencijalnih mikroelemenata i makroelemenata. Naime, određen je procentualni dnevni unos esencijalnih makroelemenata i mikroelemenata iz jedne porcije (300 g) ispitivanih drenjina, u cilju procjene nutritivne vrijednosti ove biljke. Kandidatkinja je diskutovala i zdravstveni rizik uticaja toksičnih metala, iako ih nije detektovala u ispitivanim uzorcima drenjina.

Kandidatkinja je u cilju procjene uticaja sadržaja i sastava fenolnih jedinjenja kao i makroelemenata i mikroelemenata, na antioksidativnu aktivnost ispitivanih uzoraka drenjine, u ovom istraživanju radila koreACIONU analizu. Utvrđeno je da ispitivani uzorci drenjine imaju izuzetno visok stepen korelacije između sadržaja ukupnih flavonoida i antioksidativne aktivnosti mjerene FRAP testom, kao i između sadržaja ukupnih antocijana i antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom. Visok stepen korelacije pokazuju i pojedinačno identifikovani antocijani sa vrijednostima antioksidativne aktivnosti mjerene DPPH testom. Pri koreacionoj analazi između pojedinačno identifikovanih makroelemenata i mikroelemenata i antioksidativne aktivnosti u ispitivanim uzorcima drenjine uočeno je da Ca ima visok stepen korelacije sa vrijednostima dobijenim DPPH testom, dok Zn ima umjeren stepen korelacije sa vrijednostima dobijenim istim testom, a Fe ima umjeren stepen korelacije sa vrijednostima dobijenim i sa DPPH i sa FRAP testom.

Prema pregledu nama dostupne literature nema podataka o ispitivanju antioksidativne aktivnosti drenjine i o sadržaju mikroelemenata i makroelemenata u ovoj biljci sa područja Crne Gore, pa je sve dobijene rezultate kandidatkinja poredila sa dostupnim literatururnim podacima ispitivanja drenjine, uglavnom iz regionala.

**U Zaključku** je ukratko, na osnovu analiziranih i detaljno prodiskutovanih rezultata, kandidatkinja predstavila najznačajnije rezultate do kojih je došla u toku realizacije ovog master rada:

- Rezultati dobijeni u ovom istraživanju pokazuju da drenjina (*Cornus mas* L.) sadrži značajnu količinu antioksidativnih materija (fenola, flavonoida, antocijana i tanina).


- Analizom uzoraka drenjine sa dva geografski različita područja Crne Gore uočene su izvjesne razlike u pogledu količine i sadržaja antioksidativnih materija, makroelemenata i mikroelemenata.
- Rezultati dobijeni HPLC analizom su pokazali da su u ispitivanim uzorcima drenjine iz Šavnika identifikovani delfinidin-3-glukozid i derivat pelargonin-3-glukozida, dok ova jedinjenja nisu pronađena u uzorcima drenjine iz Danilovgrada. Takođe, uočeno je da sok i trop drenjine iz Šavnika ( $S_1$  i  $T_1$ ) imaju veći sadržaj pojedinih ispitivanih elemenata (Mg, Na, Fe, Cu i Mn) nego sok i trop iz Danilovgrada ( $S_2$  i  $T_2$ ).
- U ispitivanim uzorcima drenjine nisu detektovani toksični metali (Ni, Cd i Pb).
- Stepen korelacije između pojedinačno identifikovanih mikroelemenata i antioksidativne aktivnosti u ispitivanim uzorcima drenjine mjerene DPPH i FRAP testovima je: umjeren za Zn i vrijednosti dobijene DPPH testom, umjeren za Fe i vrijednosti dobijene DPPH i FRAP testom, visok za Ca i vrijednosti dobijene DPPH testom. Za ostale ispitivane makroelemente dobijen je niži stepen korelacije.
- Drenjine sa područja Crne Gore mogu biti veoma bitan dio ljudske ishrane, zbog značajne količine antioksidansa, makroelemenata i mikroelementa.


Navedena **Literatura** sadrži listu od 156 literaturnih navoda.


### Zaključni stav i prijedlog


Komisija je na osnovu detaljnog pregleda master rada kandidatkinje Mare Kandić, BSc hemijske tehnologije pod naslovom „**Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas* L.) sa područja Crne Gore**“ zaključila da je kandidatkinja kvalitetnim definisanjem teme, savremenim eksperimentalnim pristupom kao i detaljnim teorijskim razmatranjima dobijenih rezultata realizovala postavljene ciljeve master rada. Na osnovu izloženog Komisija je pozitivno ocijenila naučne i stručne kvalitete prezentovanog master rada pod nazivom “**Antioksidativni potencijal drenjine (*Cornus mas* L.) sa područja Crne Gore**“ i sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici da se kandidatkinji Mari Kandić, BSc hemijske tehnologije dozvoli odbrana master rada.

### Komisija u sastavu:

  
Prof. dr Vesna Vukašinović-Pešić, MTF, Podgorica, predsjednik

  
Prof. dr Nada Blagojević, MTF, Podgorica, mentor

  
Prof. dr Biljana Damjanović-Vratnica, MTF, Podgorica, član



Univerzitet Crne Gore  
Centralna univerzitetska biblioteka  
adresa / address\_ Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone \_00382 20 414 245  
fax \_00382 20 414 259  
mail \_cub@ucg.ac.me  
web \_www.ucg.ac.me  
Central University Library  
University of Montenegro

Broj / Ref 01/6-16-280/1  
Datum / Date 26.09.2022.

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 4892  
Podgorica, 27.09.2022. god.

**UNIVERZITET CRNE GORE**  
**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**

**Sekretar**

**Gospođa Seka Šekularac-Petrović**

*Predmet: Vraćanje master rada kandidatkinje Mare Kandić sa uvida javnosti*


Poštovana gospođo Šekularac,

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam master rad pod nazivom „Antioksidativni potencijal drenjine (Cornus mas L.) sa područja Crne Gore“, kandidatkinje **Mare Kandić**, koji je u skladu sa članom 21 stav 2 Pravila studiranja na master studijama dostavljen Centralnoj univerzitetskoj biblioteci dana 19. 09. 2022. godine, na uvid i ocjenu javnosti.

Na navedeni rad nije bilo primjedbi javnosti u predviđenom roku od 7 dana.

Molimo Vas da nam nakon odbrane dostavite konačnu verziju master rada.

S poštovanjem,



**DIREKTOR**

mr Bosiljka Cicmil

**Pripremila:**

Milica Barac  
Administrativna asistentkinja  
Tel: 020 414 245  
e-mail: cub@ucg.ac.me



Univerzitet Crne Gore

**Univerzitet Crne Gore**  
Centar za unapređenje kvaliteta

telefon: +382 20 414 252  
e-mail: oficir@qas.ac.me



Broj: 01/3-244/3

Podgorica, 15.09.2022. godine

**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET**

**KOMISIJI ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE**

**PREDSJEDNIKU KOMISIJE METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA**

Crna Gora  
UNIVERZITET CRNE GORE

1738  
Strl 16.09.2022.  
Podgorica, god.


Poštovani članovi Komisije za postdiplomske studije,

U skladu sa Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Odbor za monitoring master studija je, na sjednici od 13-15.09.2022. godine, razmatrao izvještaj softvera sa rezultatima provjere master rada kandidatkinje Mare Kandić pod nazivom „Antioksidativni potencijal drenjine (Cornus mas L.) sa područja Crne Gore” i utvrđeno je da u radu nema elemenata koji ukazuju na plagijat.

Predlaže se sprovođenje dalje procedure, u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

**ZA ODBOR ZA MONITORING MASTER STUDIJA**

Prof. dr Sanja Peković



Sanja Peković